

# SEPEDI-PUKUTŠHOMO

E boeleditswe  
ebile e sepelela  
le CAPS



## Mphato wa R PUKUTŠHOMO YA 4

Leina:

Phapoši:



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


Aa Bb Cc Dd Ee Ff  
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm  
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



SEPEDI HOME LANGUAGE  
GRADE R – BOOK 4  
TERM 4  
ISBN 978-1-4315-0727-6  
THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.



9 781431 507276



Dipukutšomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1. ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo je nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešisa bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a. le dikgopolole tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešisa gore dipukutšomo tše di šoma bjang. Ba swanela go kwešisa tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pükung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tla a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.



Dipukutšomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo a le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyanne ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.



Mdi Angie Motshekga,  
Tona ya Thuto ya Motheo



Mna Enver Surty,  
Motlatša-Tona ya Thuto  
ya Motheo




SEPEDI HOME LANGUAGE  
GRADE R – BOOK 4  
TERM 4  
ISBN 978-1-4315-0727-6  
THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.






A re opeleng



Nkosi sikelel' iAfrika  
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,  
Yizwa imithandazo yethu,  
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.



Morena boloka setjhaba sa heso,  
O fedise dintwa le matshwenyeho,  
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,  
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,  
Uit die diepte van ons see,  
Oor ons ewige gebergtes,  
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,  
And united we shall stand,  
Let us live and strive for freedom,  
In South Africa our land.



Alfabete



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
Third edition published in 2015

ISBN 978-1-4315-0727-6

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

# Mphato wa R

## DI KOPANTŠWE

- Tsebotlhaka
- Numerasi
- Mabokgoni a bophelo



1	Didaenasore.....	2
2	Dinonyana le digagabi .....	12
3	Diphoofolo tša lešoka .....	22
4	Dipapadi .....	32
5	Meletlo .....	42



Ditaelo mabapi le disegwa di  
kua maf elelong a puku.



Go morutiši:

Barutwana ba swanetše go ithuta mošomo wa bona pele ba ka leka go feleletša mešongwana ya bona ka gare ga dipukutšhomomo. Mohlala:

- Ge barutwana ba swanetše go dira sediko karabong ya maleba, e re ba thome ka go bea leswao karabong ya maleba. Ba swanetše go botšisa morutiši gore na karabo ke ya maleba pele ba e ngwala ka dipukung tša bona.
- Ge mošongwana o nyaka gore barutwana ba latiše se sengwe, a ba dire bjalo ka menwana ya bona pele ba e ngwala.



Hle hlokomela: Barutwana ka moka ba mo dikgatong tša go fapania tša go tšwela pele. Ge o bona gore ba bangwe ba barutwana ba sa nyaka thušo ya go tšwetša pele mabokgoni a bona a go lekanyetša mmele, e re ba ithute go ngwala ka dipukung tša bona tša go ba le methalo go fihla ba kgona go ka ngwala gabotse ka go dipukutšhomomo tša bona.



**SEPEDI**



Puku ya


4

Kotara ya 4




# Didaenasore





Lebelela seswantšho gomme  
o bolele ka ga mehuta ye e  
fapanego ya didaenasore.  
Didaenasore di be di phela bjang?  
Re tseba bjang ka ga diphoof olo tše, tše di  
phedilego kgalekgale ka tsela ye?

Mamaretša  
semamaretšwa  
mafelong a  
maleba.














A re baleng

Latela nomoro ka monwana ka morago o khalare dibopego  
gore e be tše 8 mothalading wo mongwe le wo mongwe.

Kotara ya 4 – Beke ya 1–5



Ithute nomoro ye 8.





1.2



A re direng

Sega phasele o e hlakahlakanye gomme o e age gape.









A re direng

Kopanya marontho go thala phoofolo yeo re sa hlwego re ena le yona.  
Ka morago o khalare seswantsho sa gago.



Šomiša disegwa tše di lego letlakaleng  
la ka morago la puku go dira daenasore.  
O tla swanelo ke go mena poleiti ya  
pampiri ka bogare go dira mmele.  
Ka morago o hlomele hlogo, maoto le  
mosela.





Kotara ya 4 – Beke ya 1–5

1.4

Are ngwaleng

# K

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o e latele ka phensele. Thoma mo leronthong.



# katse

Hwetša gomme o dire sediko go dikologa tlhaka ye, **k** ka lepokising.



h	k
b	k

Latela tlhaka



8




1.5



Are ngwaleng


Ngwala tlhaka ye, **k** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela  
mantšu godimo.




**k** oloi



**k** amela




**k** ubu



**k** olobe

Ngwala leina la gago ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wa go kgahliša.



1.6



A re direng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga se o se bonago. Re tseba bjang gore ke Seruthwana? Bana ba apere eng? Na dibjalo di lebelega bjang?

Mamaretša  
semamaretšwa  
mafelong a  
maleba.

## Ke Seruthwana



1.7


Ke nna:



A re ngwaleng

Khalara seswantšho se, gomme o  
bolele gore ke sehla sefe e.


Mamaretša  
dimamaretšwa tša  
letšoba go feleletša  
seswantšho.





# Dinonyana le digagabi





A re boleleng

Lebelela diswantsho gomme o bolele ka  
mehuta ye e fapanego ya diphoofolo  
tše o kgonago go di bona.

Ke diphoofolo dife tše di nago le mafofa?

Na di kwagala bjang ge o di phophola?

Ke diphoofolo dife tše di nago le magapi?

Na di kwagala bjang ge o di phophola?

Ke diphoofolo dife tše di kgonago  
go fofa?

Ke diphoofolo dife tše di  
kgonago go thutha?

O kgona go bona mae a  
makae?



2.I




A re direng

Mamaretša polipoli  
e tee mo gare.

Mamaretša polipoli  
e tee godimo ga  
polopoli ye e lego  
mo gare.

Mamaretša polipoli  
e tee ka tlase ga  
polopoli ye e lego ka  
go la mmagoja.



A re direng

Phaphatha  
diatla ge o  
dutše o bitša  
mantšu a.



serurubele

se	ru	ru	be	le
----	----	----	----	----



tlou

tlo	u
-----	---



oktophase

ok	to	pha	se
----	----	-----	----



polipoli

po	li	po	li
----	----	----	----

nose

no	se
----	----



14

A re opeleng

Sega dinonyana go tšwa go  
matlakala a disegwa. šomiša  
menwana ya gago go opela  
košana ye.



Dinonyana tše pedi, godimo ga mohlare.

Ye nngwe ke Matsho, ye nngwe ke Mošweu.

Fofa Mantsho, fofa Mošweu.

Boa Mantsho, boa Mošweu.




2.2




A re baleng

Sega dikarata tše gomme o di hlopho ka dihlopha tše 2. Dinonyana le digagabi. Bolela gore leina la phoofolo ye nngwe le ye nngwe le thoma ka eng. Ka morago o beakanye diphoofolo go thoma ka ye nnyane go feta go fihla ka ye kgolo go feta.

Dikarata tše di šoma ka pele le ka morago.




noga



kwena



leobu



mokgaritswana



phenkwini



mpšhe



lepidibidi



lenong



leeba









2.3



Are direng

Sega dikarata tše gomme o di  
bekanye go dira dikanegelo tše 2.  
Anegela mogwera wa gago dikanegelo  
tše.

Dikarata tše di  
šoma ka pele le  
ka morago.





2.4



Ke nna:



A re direng



Ke polipoli efe ye e lego ka pele?  
Ke efe ye e lego ka morago?



Ke polipoli efe ye e lego ka godimo?  
Ke efe ye e lego ka tlase?



Na mmala wa polipoli ye e lego  
mo gare ke wo mobjang?  
Na mmala wa polipoli ye e lego  
ka go la nngele la gago ke wo  
mobjang?  
Na mmala wa polipoli ye e lego  
ka go la mmagoja la gago ke wo  
mobjang?






Kotara ya 4 – Beke ya 1–5



A re ngwaleng

# h

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.




Latela tlhaka.



# hempe


Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye, **h** ka lepokising.

# t



# h

# b




2.6



A re ngwaleng


Ngwala tlhaka ye, **h** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.

 <u><b>h</b></u> arepa	 <u><b>h</b></u> eke
 <u><b>h</b></u> amola	 <u><b>h</b></u> empe



A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **h**.





2.7

Kotara ya 4 – Beke ya 1–5



Are baleng

Abaganya dilo tše ka go lekana magare ga bana.  
Mamaretša dimamaretšwa go abaganya dijo ka go lekana.










2.8



A re baleng

Sega theipi ya go meta gomme o mete  
botelele bja dilo tše.



Sega theipi ya go meta gomme o mete botelele bja dilo tše.



3


# Diphoofto tša lešoka



Kotara ya 4 – Beke ya 6-10

A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga diphoofto tše o di bonago.





A re boleleng

Dira medumo ye e  
dirwago ke diphoofto  
tše.  
Ke diphoofto dife tše di  
dirago mašata go feta?

Mamaretša  
semamaretšwa  
mafelong a  
maleba.


3.I




A re baleng

Bolela kanegelo.


Khalara sefahlego go laetša maikutlo a tlou.




Go bose ge ke na le mma.



Ke timetše.



Nthušeng go hwetša mma.



Ke na le mma gape.



3.2



A re baleng

Lebelela diswantšho gomme o botše mogwera wa gago gore ke  
le pokisi lef e le le nago le tše dintši go feta le gore ke lef e le le nago le  
tše dinnyane go feta. Na go na le mapokisi ao a lekanago?

Bala palo ya dilo tše, ka morago o ngwale godimo ga nomoro ya  
maleba.

	5	6		7	q
	7	8		3	5
	6	8		1	4
	4	5		3	5
	4	6		4	9
	6	7		8	9



Kotara ya 4 – Beke ya 6-10


3.3




A re ngwaleng

b

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.



Latela tlhaka.



26



3.4



A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **b** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.




bene




bolo



bupi







bolao



A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **b**.






3.5



A re ngwaleng

Feleletša go thala dirurubele tše. Thala marontho gore mafego ka bobedi a swane. Ke serurubele sefe se se nago le marontho a mantši go feta?



3.6














A re ngwaleng

Sega dikarata tše gomme ka morago o nyalanye nomoro  
le lentšu. Ka morago o hlopho dikarata tše diphoof olo  
mmogo le dikarata tše dipapadi mmogo.

Dikarata tše di  
šoma ka pele le  
ka morago.



	<b>2</b> 		<b>3</b> 
	<b>4</b> 		<b>5</b> 
	<b>6</b> 		<b>7</b> 
	<b>8</b> 		<b>9</b> 

3.7




A re direng

Sega dikarata mo go methalo ya marontho. Bona gore o ka kguna go nyalanya diswantsho ka lebelo le lekaakang le ditlhaka.

Dikarata tše di  
šoma ka pele le  
ka morago.

i



igloo

p



pudi

o



oktophase

d




dimpša

k



katse

n



noga

e



emere

s



sekepe

3.8

Ke nna:



A re ngwaleng

Bolela gore diswantšho tše ke eng gomme o theeletše medumo ya mafelelo. Ka morago o latele mantšu ka go a ngwala.


 <b>bala</b>	 <b>lala</b>	 <b>kala</b>
 <b>namagamakamo</b>	 <b>gamakamo</b>	 <b>akamo</b>
 <b>loga</b>	 <b>goga</b>	 <b>boga</b>
 <b>sega</b>	 <b>bega</b>	 <b>ega</b>



4

# Dipapadi

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10





Mamaretša  
semamaretšwa  
maf elong a  
maleba.



Ke dipapadi dif e tše o kgonago go di bona  
diswantshong tše? O rata papadi ef e?  
Na o tseba melawana ya tše dingwe tša dipapadi tše?  
Ke ka lebaka la eng re na le melawana mo  
dipapading?  
Ke ka lebaka la eng go bapala dipapadi go le  
bohlokwa go rena?

A re boleleng



Kotara ya 4 – Beke ya 6-10


41



A re ngwaleng



Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.






Latela tlhaka.



emere

Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye,  
**e** ka lepokising.







4.2




A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **e** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **e**.
















A re baleng

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10

4.3

Ke lepokisi lefe le le nago le tše ntši go feta? Bala gore go na le dilo tše kae ka morago o latele ka go sepediša monwana godimo ga nomoro ya maleba.






Bolo ya fofa, ya wela ka thoko  
yela ga polasa.

4


Bolo ya fofa, ya wela ka thoko  
yela ga serapa sa diphoofolo.

5




Rati o fa bana bolo ya bona.  
Bohle ba bapala kgwele ya  
maoto mmogo.

8




Tumišo o raga bolo  
ka maatla.

1




Bolo ya fofa, ya wela ka thoko  
yela ga lebopo.

6




Bolo ya fofa, ya wela ka thoko  
yela ga motse.

3



Bolo e ya godimo, ya tshela  
legora ya ba ya  
tshela le tsela.

2



Rati o swara bolo.

7




4.6

Bona gore ngwana yo mongwe le yo mongwe o noša dino tše kae.  
Thala mothalo go tloga go ngwana go ya go nomoro ya maleba. Latela  
dinomoro gomme o di balele morago go thoma ka 9 go fihla ka l.


9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2




Tumišo o  
noša dino  
tše 9.



Anno o  
noša dino  
tše 5.




Boati o noša  
dino tše 2.



Jim o  
noša  
dino tše 4.



Thati o noša  
dino tše 5.




Sam o noša  
nno e l.



Kotara ya 4 – Beke ya 6-10

4.7



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o ngwale dinomoro go thoma ka l ya  
mothopasef oka. Bolela gore ke phoofolo efe ya mathomo, ya bobedi, ya  
boraro, ya bone, ya bohlano, ya botshelela, le ya maf elelo.

Ke phoofolo efe ya lebelo go di feta?

Ke efe ya go nanya go di feta?

Ke efe ye kgolo go di feta?

Ke efe ye nnyane go di feta?

Ke efe ye boima go di feta?

40

4.8




Are balen

Latela nomoro. Ka morago o khalare nomoro ya maleba ya dilo tše di lego mothalong wo mongwe le wo mongwe.


6




7




8



9




10






5

# Meletlo





Mamaretša  
semamaretšwa  
mafelong a  
maleba.



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele gore ke  
meletlo efe ye o e tsebago.  
O rata moletlo ofe?  
O keteka bjang letšatši la matswalo a gago?  
Ke meletlo efe yeo bana ba bangwe ka  
phapošing ba e ketekago?

5.I



A re direng

Laetša bana ba, tsela ya go ya meletlong ya bona.

Mamaretša  
semamaretšwa  
maf elong a  
maleba.







5.2





A re direng

Bolela gore diswantšho tše ke eng ka morago o bolele gore ke diswantšho dif e tše di felelago ka modumo wa go swana.



Ke diswantšho dif e tše di thomago ka modumo wa go swana?



5.3




Ke nna:



A re direng

Šomiša dimamaretšwa go kgabiša moletlo wo.



46

5.4



A re boleleng

Ke dijo dife tše o di bonago mo  
seswantshong?

Mosetsana/Mošemane yo e lego  
letšatši la matswalo a gagwe o na  
le mengwaga ye mekae?

Mamaretša  
semamaretšwa  
mafelong a  
maleba.






5.5



A re ngwaleng

# r

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.




Latela tlhaka.



# roko

Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye, **r** ka lepokising.




5.6




A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **r** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



rula



serurubele






ranta

raka



A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **r**.









5.7



A re baleng

Dira sediko se sehubedi mo go phoofolo ye **kgolo go di feta** le sediko  
se **setalamorogo** mo go phoofolo ye **nnyane go di feta** mo go poloko ye  
nngwe le ye nngwe.











5.8



A re baleng

Swaya seo se lego boima go feta mo mothaling wo mongwe le wo  
mongwe.





5.9



A re baleng

Latela nomoro ka monwana, ka morago o khalare dibopego gore e be  
tše 9 mothalading wo mongwe le wo mongwe.

<b>q</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b> </b>	<b> </b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>9</b>	<b> </b>										
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>9</b>	<b>△</b>										
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>9</b>	<b>○</b>										
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>9</b>	<b> </b>										
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Ithute nomoro ye 9.

**q****q****q**



5.10



A re baleng

Thuša rapolasa go bala diruiwa tša gagwe.



+




=

5




+




=

5



+



=

5




+




=

2



+




=

4



# Disegwa



## Phasele:

Šomiša bomorago bja dikarata tša go latelana.  
Di beakanye gore di dire seswantšho.



## Dinonyana tše pedi tše nnyane:

Sega dinonyana, mena gomme o mamaretše gore di dire mepopo ya menwana/diphapete. Šomiša dinonyana tše nnyane tše pedi gore di diragatše sereto se se lego letlakaleng.

## Dikarata tša tatelano:



Sega dikarata gomme o di bee ka tatelano ya maleba. Ka morago o bolele kanegelo ye e diregago mo go tatelano ye nngwe le ye nngwe ya dikarata.

## Dira Daenasore:

Sega maoto a daenasore, hlogo le mosela mo go methaladi ye meso. Mena poleiti ya pampiri ka bogare. Bjale bea ditsekana tše mmogo go hlama daenasore ya go swana le ye e lego mo seswantshong.

## Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disegwa.  
Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.





A re direng

Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.

# DISEGWA TŠA KA





MAMARETŠA MO


MAMARETŠA MO



MAMARETŠA MO




MAMARETŠA MO














MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO


MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO





Jerry o swerwe ke tlala kudu.  
O ja diapola.



Lehono bana ba etela Jerry serapeng  
sa diphoofolo. Jerry o thabile kudu ka  
ge a na le bagwera ba gagwe ka moka  
ba diphoofolo.

8




Go diragala eng mo? O ka  
re nka lekana ka klaseng.


5




Jerry o ya  
sekolong.



1




O ka re nkabe ke kgona go  
bala le go ngwala.




Ke nyaka go ya sekolong.

2



Jerry o lebelela ka gare  
ga pese.

3



Ke nako ya go ya gae, Mna  
Jerry. O swanetše go boela  
serapeng sa diphoofolo.


7






# STICKERS

GRADE R BOOK 4


2-3









10



II



I2-I3





14

20













23







12-13



42-43



44





46-47



